



CRNA GORA
SKUPŠTINA CRNE GORE

PRIMLJENO:	S. X	20 <u>14</u> GOD.
KLASIFIKACIONI BROJ:	03-2/14-2/18	
VEZA:		
EPA:	531 XXV	
SKRAĆENICA:	PRILOG:	



LIBERALNA
PARTIJA
CRNE GORE

**Skupština Crne Gore
n/r predsjedniku, gospodinu Ranku Krivokapiću**

Na osnovu člana 148 Poslovnika Skupštine Crne Gore, na **Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o turističkim organizacijama**, podnosim sljedeće amandmane :

AMANDMAN I

Član 5 , tačka 15 briše se.

OBRAZLOŽENJE

Imajući u vidu činjenicu da se predlagač Zakona pozvao na korporativna iskustva susjednih zemalja, posebno Hrvatske, a čitanjem hrvatskog Zakona o turističkim zajednicama nigdje nije predviđeno da Turističke organizacije prate i evidentiraju turistički promet u primarnim i komplementarnim ugostiteljskim objektima za pružanje usluge smještaja i usluge pripremanja i usluživanja hrane i pića na teritoriji opštine, kao i u plovnim objektima nautičkog turizma u skladu sa zakonom. Naime, Turističke organizacije su suočene sa problemima prikupljanjem podatakam o broju gostiju, jer davanje podataka zavisi od volje vlasnika smještaja, a pritom nemaju mogućnost zakonskog kažnjavanja u slučaju davanja netačnih podataka. Mišljenja smo da ovi podaci trebaju da budu tretirani od strane poreskih inspekcijskih službi, jer nametanje Turističkim organizacijama ove vrste kontrole, bez kaznenih posljedica nemaju smisla. S tim u vezi predlažem da se tačka 15, člana 5 briše iz Predloga zakona.

AMANDMAN II

Član 7 izmjena i dopuna Predloga Zakona, član 36 stav 1 mijenja se i glasi:

- 1) "Trogodišnji prosjek ostvarenog turističkog prometa u turističkom mjestu".**

OBRAZLOŽENJE

Logično je da član 7, stav 1 treba korigovati u smislu da umjesto broja turističkih noćenja figurira termin turistički promet, jer se opservacijom noćenja, ne i ukupnog turističkog prometa diskriminišu destinacije koje svoju ponudu zasnivaju na izletničkom ili kruzing turizmu. Tu prije svega mislim na Opštinu Kotor i Prijestonicu Cetinje. Na primjer, Kotor godišnje posjeti što sa kruzera, što iz Dubrovnika između 500 i 600 hiljada turista. Uzimajući u obzir da je prosjek potrošnje nekih 45 eura po izletniku, dolazimo do zaključka da je samo po tom osnovu promet preko 20 miliona eura, a da ne govorimo od prihoda koji se ostvaruje od dolaska brodova, taksi i autobuskog prevoza do ugostiteljskih usluga.

Iz naprijed navedenih razloga predlažem da se prihvati ovaj amandman.

AMANDMAN III

Član 9 briše se.

OBRAZLOŽENJE

U Izvještaju Odbora za turizam , poljoprivredu ,ekologiju i prostorno planiranje od 16.septembra 2014.godine, gdje je razmatran Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o turističkim organizacijama, izmedju ostalog Odbor je konstatovao da su sredstva za finansiranje lokalnih turističkih organizacija nedovoljna. Glasanjem na odboru dato je zeleno svjetlo da se za nekih cca 300-400 hiljada eura dodatno zakinu lokalne turističke organizacije na ime Članskog doprinosa, predlažući da se raspodijela sa postojećih 70 % sredstava namjenjenih za finansirane LTO, naspram 30% za finansiranje

NTO promijeni, i da raspon bude 60% za finansiranje LTO, a 40 % za finansiranje NTO. Smatram da je ova raspodjela nepotrebna, jer sredstva sa kojima raspolaže NTO su sasvim dovoljna za finansiranje programa Nacionalne turističke organizacija.U finansijskom Izvještaju NTO iz 2013.god. se jasno vidi da sredstva koja im zakonski pripadaju od strane Ministarstva finansija se iz nepoznatog razloga zadržavaju. U prošloj godini od 1.392.274 eura, NTO je raspolagala sa svega 250.000 eura. Ovaj dokaz je sasvim dovoljan da se član 9 briše, i da se u budućnosti sredstva koja su prikupljena od strane Lokalnih turističkih organizacija daju na raspolaganje Nacionalnoj turističkoj organizaciji u cijelosti, što je i zakonska obaveza, a ne dodatno vršiti centralizaciju prihoda, jer se iz naprijed navedenih dokaza pokazuje da je to nepotrebno.

**Poslanik
Andrija Popović**

